

(24) 697

~~777~~

K34/82 H. M. MOHLABE.

29

[1b]

Thsenyetsō xo thsela melaō, melato e mexolo.

1 Kxopolo mo thsinyong. Motho xe a thsintse selō ka kxōle, wa bōmala, le batho bawē a xo dira ba le xōna, ba mmōne, le dipolēlō tsa xaxwē xa di siti. Kudu-kudu kxōle e dira ke basadi, mabapi le ditswana, le dikxoxo. Mosadi ba re, ke mpereke ke mosadi wa Rakxobadi Moyene, ke yēna mosadi wa pele wa xo mo nthša thakeng. Byale monna o tsere mosadi yo mongwē, ngwana wa malome axē leina ke 'katlile, ke ngwana Sekxoka. Rakxobadi ke ngaka, byale o na le dikxoxo tsa dirtsī tsa bongaka. Byale o ile xo tsea mosadi wa bobedi, a ba abēla dikxoxo. Byale mosadi yola wa pele tsatsī le lengwē le le lengwē xe a setla o bolaya kxoxo ka lehudu, a romela sebaka xa mosadi yo monyenyan a re, ke ile ke setla, lehudu le bolaille kxoxo ya xaxo, byale a no fēla a mo tswarēla. Mafelelong mosadi a re, a ekaba ke tsa ka dikxoxo di selaxō kxaufsi le mahudu, ka kobane dikxoxo xo no boliwa tsa ka, mosadi yola wa xo bolaya dikxoxo ka mahudu a re, ke be ke re phuthera lla mmayō e tsoxē, a re dikxoxo tsa xaxo di tla dijēletsa tsa ka. Byale morg wa dikxoxo a thōma xo bōna xabotse xore, mosadi o di bolaya ka kxōle, le xōna basadi ba motse ba re, ke kxale a le mo e su ra bōna a dira taba e, lehono o lwa lehufa ka diruiwa. Mong wa dikxoxo a botśa monna, monna a bōna xore, a ka se ke a di kxona, a bitsā banna ba xabō ba xa Moyene, xore ba tle ba mo kwise ditaba tse, awē, banna ba ile ba fihla ke tsatsī lewe monna a le beilexo. Byale xe ba butsīsa ditaba ba hwetsana mosadi a na le molato, ba re, yēna o swanetse xo tseyā tse tsa xaxwē dikxoxo a di fē yo, kem moka molato o fēle. Monna wa bōna a dumēla, fēla mmolai wa dikxoxo a xara. Eysie banna ba re, xo monna wa bōna wena byale ka xe o ekwa mosadi a xana, wera ke nosi o swanetse xo lefa, molato, o tla bōra dithsēle di fedile, le xe o ka re, mosadi a e kxorong, molato e sa le wa xaxo, ka baka la xore ke mpya ye xaxo. Apye ya dira molato e dirēla morg wu yōna.

2 tswarēla. Mafelelong mosadi a re, a ekaba ke tsa ka dikxoxo di selaxō kxaufsi le mahudu, ka kobane dikxoxo xo no boliwa tsa ka, mosadi yola wa xo bolaya dikxoxo ka mahudu a re, ke be ke re phuthera lla mmayō e tsoxē, a re dikxoxo tsa xaxo di tla dijēletsa tsa ka. Byale morg wa dikxoxo a thōma xo bōna xabotse xore, mosadi o di bolaya ka kxōle, le xōna basadi ba motse ba re, ke kxale a le mo e su ra bōna a dira taba e, lehono o lwa lehufa ka diruiwa. Mong wa dikxoxo a botśa monna, monna a bōna xore, a ka se ke a di kxona, a bitsā banna ba xabō ba xa Moyene, xore ba tle ba mo kwise ditaba tse, awē, banna ba ile ba fihla ke tsatsī lewe monna a le beilexo. Byale xe ba butsīsa ditaba ba hwetsana mosadi a na le molato, ba re, yēna o swanetse xo tseyā tse tsa xaxwē dikxoxo a di fē yo, kem moka molato o fēle. Monna wa bōna a dumēla, fēla mmolai wa dikxoxo a xara. Eysie banna ba re, xo monna wa bōna wena byale ka xe o ekwa mosadi a xana, wera ke nosi o swanetse xo lefa, molato, o tla bōra dithsēle di fedile, le xe o ka re, mosadi a e kxorong, molato e sa le wa xaxo, ka baka la xore ke mpya ye xaxo. Apye ya dira molato e dirēla morg wu yōna.

3 tswarēla. Mafelelong mosadi a re, a ekaba ke tsa ka dikxoxo di selaxō kxaufsi le mahudu, ka kobane dikxoxo xo no boliwa tsa ka, mosadi yola wa xo bolaya dikxoxo ka mahudu a re, ke be ke re phuthera lla mmayō e tsoxē, a re dikxoxo tsa xaxo di tla dijēletsa tsa ka. Byale morg wa dikxoxo a thōma xo bōna xabotse xore, mosadi o di bolaya ka kxōle, le xōna basadi ba motse ba re, ke kxale a le mo e su ra bōna a dira taba e, lehono o lwa lehufa ka diruiwa. Mong wa dikxoxo a botśa monna, monna a bōna xore, a ka se ke a di kxona, a bitsā banna ba xabō ba xa Moyene, xore ba tle ba mo kwise ditaba tse, awē, banna ba ile ba fihla ke tsatsī lewe monna a le beilexo. Byale xe ba butsīsa ditaba ba hwetsana mosadi a na le molato, ba re, yēna o swanetse xo tseyā tse tsa xaxwē dikxoxo a di fē yo, kem moka molato o fēle. Monna wa bōna a dumēla, fēla mmolai wa dikxoxo a xara. Eysie banna ba re, xo monna wa bōna wena byale ka xe o ekwa mosadi a xana, wera ke nosi o swanetse xo lefa, molato, o tla bōra dithsēle di fedile, le xe o ka re, mosadi a e kxorong, molato e sa le wa xaxo, ka baka la xore ke mpya ye xaxo. Apye ya dira molato e dirēla morg wu yōna.

K34/82

3 Awa monna o ile a dumela a lefe. Byale mosadi xe a ekwa batho ba mosëxa, ba re ke mosadi mang wa lehufa wa xo lwa ka diruiwa tsa moxadikane. A thoma xo xopola xore, thsélétè ela, a lifilexo ka yôna, e tswa dihlareng, ka baka la xore le makxoweng xa a è, byale ke tsatsí le lengwe a re, wa babya a se ke a ya masemong, a be e le letsatsí la maru, fêla a be a sa ne, byale mosexare, a tsesa mollö a thsoba ntlo ya dihlare, a napa a rôbala yaba molwetsí yo moxolo kudu, metsetlö e le e mexolo. Byale ba ile xe ba le masemong ba bôna kxabo ya mollö, ba thôma xo kitimela xa, byale ba fumana bana fêla, kxathe molwetsi o robetse ka ntlong ya xaxwë. Ba thôma xo lwa le mollö, empa ya dilo^ ka moka di swële, morna o ile xe a re, o bule ntlo a fumana mosadi a robetse, a mutsisa xore a ntlo e thsobile ke mang, mosadi a bolëla a le bohlokong bya xo babya kudu, a fetola ka lentsu le lenyanyane, a re, xa ke tsebe, nna e sa le ke rôbala ka mo ntlong ka baka la bolwetsí byo bo ntswerexö, le xore ntlo e a swa xa ke kwe.

Monna tsa mokama dihlaa, ke moka a thôma xo nyakëla dihlare tse dingwë, fêla le xe a xana kxopolö tsa batho ba no xopolela yëna, ka xobane xe ba re, ba butsisa bana, bana ba re, re nô bôna e swa, rens e be re sexôna. Kotsi. Nkxwidi Masete le Mokxotla Maraba, e be e le badisi ba dikromo, byale, Nkxwedi o ile xare, o thiba kxomo e ngwë a e fôga ka letlapa, a sa bône xore xo na le motho ke tlase xa kxomo, byale letlapa la pyatla yola hlôxö, o ile xe a fihla xa a hwa. Byale batswadi ba xaxwë, ba re, ba xa

5 Masete ba lefë ka dikromo tsa xo lekane hlôxö ya motho. Ka baka la molaö wa sesotho ba dumela, byale dikromo tsa se ke tsa bônala kapele, ba xa Moraba ba fetëtsa ditaba makxoweng, byale xe makxowa ba butsisa ditaba ba hwetsana, xore rawena xa mo pyatla ka kxole, ba re ngwana wa Masete xa na molato, ke moka molato wa fêla. Môla Moraba a se ke a kitimela makxoweng, nke be Masete a mo lifile. Ka xobane molaö wa sesotho xoba, motho o lebile, fêla molebi a pyatliwa medi a tswa, ba re, medi a ile xo falla le fase, xo lëba xôna re a bôna xorø o lebile, byale wena o sintse ka xo falatса madi lefa ke moka a lefa. Xe motho taba e

697 mohlaxetše ka kotsi, ka baka le molaō wa sesotho, o swanetše
 xo lefa kantle le polēlo, a re mong wa selō, yēna ka nosi a no
 mo swarela, a re xaē za xo na lebelō wa kitima kudu o tla kxupya
 6 wa wa, o se ke wa tsoxa wa boēletsa. Boikarabēlō. Morna o kxona
 kudu-kudu xo araba ditaba tsa bana, tsa basadi ba xaxwē, o di
 kxōna xe mosadi wa xaxwē a lebēlane le cōele, xe e le ditaba
 tsa basadi ba xaxwē fēla, monna a na karabō, o swanetše xo bitsa
 banna ba bangwē ba tle ba mo lamolēlē bōna. Byale xe mosadi
 wa xaxwē a na le molato le mosadi e mongwē, mowe monna o tla
 leka ka maatla xo ēmella mosadi wa xaxwē, o tla no pallwa xe
 mosadi wa xaxwē a lebile. Bohlatse bya monna wa basadi ba
 babedi, Moxaxa Mohlabe o be a na le basadi ba babedi, fēla
 yo mongwē o be a dutsi naē, e be a swanetše ke xe e tsere ke
 papaxwē, byale papaxwē o ile a hwa e sa le kxarebe. Mosadi
 leina la xaxwē ke Mpya ke ngwana Saai, byale e mongwē mosadi
 leina la xaxwē ke Mokōpane ke ngwana Raxanya. Byale monna
 7 o be a rata Mpya. Byale ka tsatsi ba ile ba fapanšla mesela ya
 masemo, a ya yēna ka nosi a ba lamolanya, a re Mpya o na le
 phoso mosela o tla mo, awa mosadi a dumēla, ke moka ditaba tsa
 fēla. Ka tsatsi le lengwē monna a ya lebenkšleng xo rēkēla
 basadi dikobō, byale a ba rēkēla tsa xo thswana, kxathe monna a
 lemoxe xore kobō e ngwē e liwile ke maxotlo, a fa yo mongwē
 ya xaxwē, mosadi yo mongwē o ile o lebēlla kobō a fumana,
 e liwile, byale bakeng sa xore, a botse monna a se ke a motsa,
 ya re xe ba le masemong, mosadi yola wa kobō ya xo se lewe,
 o ile xe a re, o kxa metsi byale yola wa kobō ya xo lewa, a ya
 moriting xa yola, a apere kobō ya xaxwē a fihla a beya kobō'
 ya xaxwē fase, a tšea ya yola e e apara, byale, yola xe a tšo
 boyo nokeng, a se ke a setša selō, a sume mosumo wa xaxwē, erile
 xe letšatsi le diketše, byale yo mongwē le yo mongwē a xopola
 8 xo tšamaea a ekxa morbō, a kwa xo tonya a re, o apara kobō, byale
 a makala xe a ekwa phefō e tsena, mmalō a molato keng, bana se
 be ba kxeitsé kobō ya ka, o ile xe a re, wa apola xore a bōne xore
 mclato keng, a fumana kobō e lō ke maxotlo, e thōma xo makala

K34/82

8 ka baka la xore ke matsatsi a mabedi a spara taba ya mohuta o, a seso a ke a e bona. Byale xe mosadi a fihla xa, a botsa mosadi taba e, byale monna a re, mohlomong ke xo se hlökömle xa ka, ke rökile e le byale, Moköpane a xana a re, ke ile ka e lebella ka fumana a lukile, byale yaba mosadi o re xo monna sepala o botsa mosadi yola wa xaxo, a tlise kobö ya ka, xo seng, byale tsea le éna o mofe, nna xa ke na taba. Monna xe a ekwa taba e, a ya xo mosadi yola, a re, mosadi yola a re, wena o tsere kobö ya xaxwë byale o re, e buise. Mpya a re, xa ka xo réta xore, o nthökéle kobö, tsea kobö ya xaxo, o fe mosadi wa xaxo, nna xa ke na taba, ke nna mohlölxadi. Monna a ba tsietsing, a se sa tseha le xore, a ka dira byang taba ya mohuta o, a dula fase a homola, byale mosadi, yola, a belaflaxo a tloxa a ya a tsea kobö, ya xaxwë, a siya éla lapeng la mosadi yola. Byale Mpya a ya xo monna a re, monthaka o nthake xabotse, fela xo hlwa motho a boléla ke xo baki dithséle, malöba o nkamoxile thémo ya ka wa fe mosadi wa xaxo, lehono ke taba ya bobedi, awa gala monna wa xa Mohlabe, xo retella xo sitile pitsi, ke moka mosadi a tloxa a ikéla le sekxowa, xofihlela le xanabyale a ba motsebe mo a lexö xöra. Tswala barreng xu e farfle. Nöla dituba a di botsé banna ba xabö nke be, xo se byale. Monna xe wa xabö a na le molato, o laka ke maatla xo moarabella xore ba fenyé motho yola o sele yola. Batho ba byale ka leloko, le bana ba xaxwë xamoxö le dikxaitseidi, ba re ba mo kate a ba o likile ka maatla, xo ba fa dikarabö. Le betloxolo, le borwarawë. O se ke wa hwetsa bana ba monna wa tsena ka xore, ke moswana ba tla kwana ka wena, be re ke wena o ba lwesanthsaxo, bana be mo xa ba tsware. Byale ka Patlana Moene le Lekelakale ke bana ba mosadi, Patlana ke moxolo Lekelakale ke moratho, byale e be be axile motse ka o tee, byale ba dula ba elwa, xofihlela moratho a tloxa, motse a axa wa xaxwë, byale ba okware, fela Miruping Mohofe yose, a xoba a fela a lamola lehono, ba re, ke yéne a re lwesanthsaxo, ba bile ba molifisa ka kxomo, ba re, o tsame a tsirya malapa a bangwë. Kotsi e e hlaxéla motho ya baka la xo se hlökömle dilo. Xaxolo

- 697 ba di lahla mekxobeng le ke mafuri, byale xe di ka dira motho kotsi, motho yowe, mong wa motse o na le molato, o swanetsé xo lefa, monlabiwa, ke xôna a tlaxo hlôkômêla dilo tsa kotsi.
- 11 Yêna mong wa motse o tla leka xore, awa dilo xa dia bewa ke nna, mohlomong ke besipidi xa ke tsebe, wena ka nosi o swanetsé xo hlôkômêla motse we xaxo, xo xo na se o se belâlxo monna lefa. Badisa mabapi le dikxomo, xe dikxomo dille mabelé, mong wa thsémo e di bône, a ba a dixapa a ya a supa batswadi, xa xo na boephetolelo byowe modisa a ka bc bolâlxo, mong wa mabelé o swanetsé xo ba tiya. Impa xe disinyane mong wa thsémo a re, basae xapang dikxomo, le yêna a ba a di xapa thsémo a di lesetsa, ka kobare badisa bône ba ka se ke ba ya, ke kobane ba thsaba xo teiwa, byale e tla re, mong wa thsémo a boëtsa thsémo, yo mongwe a namela sehlare, a hlapetsa mong wa thsémo, byale ba bangwé ba nekella ba ya ba di xapa. Byale mo tabeng e, badisa ba na le xo sekâ xore tsa xesu e so dijé mabelé, le xe mong wa thsémo a ka bolâla byang le byang, ba ka se ke ba dumela. Xofihlala xe ba taxolo ba re, awa xo lukile, sepela, re ka se ke ra bolâla selo ka kobane badisa le wena wa ba kwe be xana, byale mohlang o dihwetsaxo, o di xape o di tlise, o tla tla o ba tiya le ditupa tsa lehono. Merô, motho yo mongwé le yo mongwé, yo elexo morei, o swanetsé xore xe a e-ya xae, a rôllle dirô tsa xexwé, ka kobane xe a ka di tioxêla, o tla tanya diruiwa tsa batho yabe molato. Monna ba re, ke Thsosi Sokane ko motsumi yo moxolo, byale ka matšatsi a tanya dipudi tga batho, a dirôlla, a e-ya a dija, byale ka tsatsi le lengwé o ile a tanya phokô e kxelo, byale mong wa yôna a butsisa badisa xore, le tsôhlwa kae, ba bolâla xore, re tsô hlwa saleng, byale a tsoxa e sa le xosasa, o ile a sa ya'motong a bôna monna, a e rwele, a utama kxaufsi le tsela, erile xe a feta a napax a bôna xabotse, xore, ke yôna, a thôma xore, ka moraxo xa mo a fitile, a ya a bitsa monna yo ba re, ke
- 13 Sebase xore Kôrié o mporthsé, ke bône monna yo mongwe a rwele pudi byale, ka utama ka e tseba le yêna ka mo tseba, xe a feta kxaufsi le nna. Awa ba ya, be hwetsana a sa itswiya, ka

K34/82

- 697 ditibeng, ba fihla ka lapeng ba dumedisa, ba re, o kae mong wa motse, ba re, e sa le a tloxa mabane, o ile Matloumeng, yaba ba bone ngwana a e-ya ka ditibeng, byale le bôna ba re, salang, yaba ba libile ditibeng, ba re, awa tsela e tla ka mo, ba re, awa mmane, re tsama re tsoma diphuthi, ba ile xe ba fihla ditibeng ba bôna monna, a e tsâwa a thsaha, ba hwetsana pudi e sa kakabetse, ba rwala pudi ba fihla nayô; ka lapeng ba re, ke xôna matloumeng mo, mosadi e se be le karabô, ba tsea mokxopa wa pudi ba tloxa, erile, e sa le xosasa moutswi a roma sebaka sa xo rapela, mong a kxomo a re, ke di kwile, fêla sepela o motse a nthse kxomo le pudi, awa monna a ya a dira byale yaba ke moka molato o fedile. Pudi a e fa Sebage.
- 14 Kxobalo le Polaô. Kxobalo, Mampadi Masete, mosadi we xaxwê, Mamuhube o ile a dira, byala bya mphôxô, a e-ya xo thetisa thsêmo molapo. Byale monna wa xaxwô, a nwa byala kudu ba sa le xaê, erile xe letsema le e-ya, ba re xo yêna, o swanetsê xo sala, byale a xana, ba re o taxilwe kudu, a re, ke mabêle a mosadi wa ka ke re mabêle a ka mpolaêng ke lema ke le nosi. Awa ba molesetsa, byale ba mo sîya, o rile xe a re, wa fihla a kwa dilêpê di lla ba ripa dihlare, byale e re ke fihlile ka lebaka be se some ke tla beya ke e-ya, xe rialo a rôbala moriting wa sehlare, a se bône ke motho, byale lebaka la xo ripe sehlare sewe a rôbetsexo fase xo sôna, la fihla, monna yo mongwê a ema ka thekd e ngwê yo mongwê e ngwê, byale ba setikêla, ba rêmê, se ile xa se e-wa sa wêla xodimo xaxwê, mahlatse sa moduba leoto la xo ja.
- 15 Byale ba okwa motho a lla, ba thôma xo makala, ba ile xe ba re, ba lebella ba fumana e le Mampadi, o tsikxile ke thabi serope, byale ba thôma xo hlaba mokxoši, byale letsema ka moka la kitimêla awa ba ripa thabi, ba e tsoxôsa xodimo xaxwê, ka lona lebaka lewe, yaba ba moloxâla sefalahla, ba mo tlêmêla sôna. Byale letsema la fêlla ke mosomo, ba thôma xo nwa byala, xofihlela ba bofetsa, byale ba thôma xo dira boapa, ba x morwala ka byônaxx xo mo isa xaê, mosadi a ya a fa letsema malebo, ba nwa, monna yêna

697

K34/82

- 15 wa lla ka ntlong. Byale barēni, ba sehlare dipelo dia baba. Erile xosasa ba re, byale le reng ka batho bala ba xoba ba rēma sehlare, byale yēna ka nosi, a re, xa ba na moleto, xa ba ka ba mpōna, nka be ba ntaositse, awa ditaba tsa fēla. Byale o ile a babya sebaka sa kxwedi tsē tharo, la fēla, je xana lehono ke sexōle, o xōlōfaditswe ke mohlōka pudi.
- 16 Polaō. Thupu Malesa o tsere mosadi wa xo monthša thakeng ba re ke Matsie ke ngwana Macala, awa Modimo o mothusitse, o na le bana ba bane, wa pele ke Kxasane, wa bohedi ke Mokxadi ngwanenyane, wa boraro Ntekwane le Krothwane Sesile. Byale bana ba mokxalabye yo, Kxasanele Ntekwane, ba leba, fēla batswadi ba bōna ba ba emella. Kxasane o be e le motho wa xo leba, Ntekwane e le motho wa xo utswa kudu le xoleba. Byale Kxošane o na lemosadi ke Matsabōle ngwana Sekkoka, Baratho ba Kxošane e so ba tsē basadi. Ka lebaka la xo leba xa xaxwē yēna Kxasane o ile a fihla motseng wa Maxomane lebaka la ka mabanyana, a e-tswa xo nwa byala moxongwē, awa a fihla a dumēdisana nabō xubutse, a fumane ba beile pitša ya byala ba enwa, byale le yēna ba moxella xofihlēla a ke kxose. Byale ba tseka sexō be thōma, xoba be tsere dikxang, byale Kxasane, o thōma xoba e tswara basadi ka tsapele, byale beng ba motse ba re, Malesa xe o hōše e-ya xā, ô fōbala, xoba o bōna xore o ka se ke wa fihla, re ka no xo fa ntlo wa rōbala, a thōma xo ba rōxaka ka moka ka mokxwa o a ka kxonaxo, byale beng ba motse ba re, ba rērēga xe ba re, bothakxa bo tle le xo tsinya, monna yo mongwē a mokxarametsa a re, monna e-ya xaxeno ke xo file byala, o ile xe a re, o wa wa a tsarella fase ka matsōxō, kxathe letsōxō le lengwē le tsene mollong, ba ile xe ba re, ke a mothuša xo tlosa letsōxō mollong, yaba menwana e budule, a tloxa a ya a fihla xā, xe a bolēla taba e, byale batswadi ba ya motseng wa ba xa Maxamane xo butsīsa taba e, ba re, awa rena le ka mahlo xa ra mōna, le xe le ka butsīsa bo mokēte le mokēte ke ba re hlwelāxō nabō. Yaba ba mo isa ngakeng ya makxowa, ba ya

18 ba moalafa, makxowa ba re, molato keng, awa o ile a wela
 mollong a nwels byala. Byale molato wa fela. Ka tsatsi le
 lengwé, Ntekwane o ile a lwa le yéna moxolo wa xaxwé, byale
 moxolo, a thsaba le mosadi a ya a rôbalu xa Nyatha Raxanya,
 byale moxolo a re, ke tla mmolaya xo hlwa ke thsaba, nka se ke
 ka kxôra, awa yare boësa a boëla xæ. Byale ka tsatsi le lengwé
 Nyatha Raxanya a dira byala bya neleng (xo rekisa). Krasane
 le mosadi ba ya, byale ka moraxo Ntekwane, le dithnka tsa
 xaxwé, a fumara moxolwane, ewe, be kxopêla byala xabotse
 byale ka xe Ntekwane a na le thséléte e ntsi ya xo utswiwa,
 a râka byala bya maselang a mabedi, moxolwane a tsea sexô a
 kxa a nwa, byale moratho a ômana, ba thôma xo lwa, byale
 moxolwane a bôra xore, wa ampekisa, a tsea sekala sa letsöpe
 la dipholo, a mo pyatla hlôxô, ke moka Ntekwane a babya, ka
 morexô xa matgatsi a se makae, a hwa, batswadi ba xaxwé ba dula
 taba e ka maraxô, ke ka selamo sa 1944. Kxosi e ile ya sitwa xo
 tsenbla taba e, ka baka la xore a ka a tsibiša ke motho. Seema
 ba re, nama ya beta e a bexwa. Ee sengwe ba re, Senwa bôñöpi
 sa bokxalaka o se mnône molômo mpôkôpôkô pele xa lehu xo ôta
 beng ba lona pele. Makalela Mongale, o be a na le basadi ba
 bararo, byale mosadi yo, ba re, ke Mothsexi, o be a utswa
 kudu, byale ka tsatsi le lengwé a ya a utswa thsemong ya
 Maforwane Tselane. Byale ka tsatsi le lengwé, o ile xe a re,
 o sa utswa, a sa robile mahe a mane, byale yaba Maforwane o
 hlaba mokxosi mosadi o ba a belexa ngwana, o ile ke a thsaba,
 Maforwane, a fôsa lehe la tiya ngwana ka Phoxong yaba ke moka
 ngwana wa hwa, mosadi a pepula setoto a fihla naso xæ.
 Monna xe a fihla, mosadi a re, ke no bôna ngwana a nhwêla
 mo tseleng, monna a leka xo mutsîsa mo le mo, mosadi a se ke a
 rata xo motsa nnete. Awa molato wa se ke wa ba xôna. Seema
 ba re, taba re apa kxôrômela, khuta marama re hwa nayo. Fela
 mafelong di bile tsá kwala, empa byale ka xe mosadi a ile a se
 ka a ba botsa nnete, xa ba ka ba dira selô.

20 Matlepe Shaai o ile a bolaya ngwanabô Marwai Shaai ka selêpê, ba lwela mosadi Mawase Shaai. Mosadi yo e be e le moxat  a papa a b  na, byale mosadi a ba rata bedi xa b  na. Xofihl  la Matlepe a bolaya moratho wa xaxw  . Byale taba e ba ile ba e bexa xo kxosi, byale kxosi a isa makxoweng. Byale makxowa a r  ma maphcdisa ba tla ba motswara. Byale a ya a ba th  ab  la, ba tla ba monyak  la ba se ke ba m  na, byale ba re, xo morena sekwatapeng a gale a monyaka, awa a sala a monyak  la, byale ka tsetsi le lengw  , motsomi o ile a tsona a m  na a na le Mawase a mok  ra hl  x  , a kitims a ya xo hlab  a mokxosi ka mosate, byale kxosi ya r  ma batho mathek   ku moka xore ba yo motata, ba dira byale ba motata. O ile xe a re o b  na motho wa math  mo a th  aba, are, ke ya ka mo, a rumana batho, a re ya ka mo, a fumana batho, byale a b  na xabotse xore, dira di nlatile, a fof  la ka leopeng a le phara, yaba ke moka o ba sile. Byale ba tswera mosadi ba mo isa mahlong a kxosi, byale kxosi ya buts  sa mosadi xore maand   a xo motswara, mosadi a b  na xore ka hloka xo bol  la ke tla kwiswa bohl  ko a re, morena le tle e sa le xosasa, ke tla motsa xore a teere ka sesexong. Ba lokolla mosadi, erile e sa le xosasa banna ba ya, ba fihla ba eme kantle xa kx  r  , ka o tea a ya a buts  sa mosadi xore o xona, a re e, yaba ba ya ba ya ba motswara, ke moka ba mo isa xo kxosi, kxosi a motse a moisa makxoweng. Tsatsi la kahlolo mmax  , o ile a ya, ba re, kowa ba bol  ts   ditaba ts  a xaxw   ba re, o swanets   xo b  laiwe, mmaxw  , a re, morena o ka mpa wa motiya ke kxati e ngw   le e ngw   xo e-na le xore a b  laiwe, ka baka la xore, xa ke ea n  ngwana yo mongw   e be ba no ba babedi f  la. Awa mu  o o ile w. mokw  la, ba ile ba mui  a th  akaneng, a fet  a a boyo xa  .

Kx  l  fats  . Mokxatli le Mapholo ke basadi ba Mohlabe Sekwatapeng, byale ba kile ba lwa ba nw  le byale, ka baka la ntwa ya bana xe ba lwele. Byale Mokxatli a th  ma xo tloxa ka lapeng la xaxw   a latella Mapholo, a re, xo fihla a th  ma xo mo kxitla ka letswele, ke moka ba th  ma xo lwa, byale Mapholo a ripa

23 Mokxatli tsêbê ka mênô. Ryale Mokxatli a botša monna xore bona se mosadi wa xaxo a ndirilexo sôna, monna a re wa lêba ke xo butsitsé ka re, na wa kae, noxa xa e latelwe mole teng wa yôna le wena o ka be o no ônana o le ka lapeng la xaxo, byale mohlomong tse nka be o sa di bôna, a re, xôna ko botša batswadi ba ka, a re awa tsewe di tseba ke wera, fêla xe e le nna ke re xa xo na molato, awa mosadi a dula. Ke moka ditabé tsâ fêla, empa yêna ke sexôle, fêla mola a ô batswadi xoba kxôrông o be a swanetse xo lefa sexôle sa batho. Molaô wa Sesotho motho yo mongwê ya xôlôfatšaxo yo mongwê o swanetse xo lefa, le xe a mo xôlôfaditse ka kotsi, xoba a molebetse, byale a mo xolofatša. Byale ka Mpoi Makôkôrôpô o ile a xôlôfatse Makase Masedôkôma, e sa le basemanyana ba hlaba mukurête, byale a mo hlaba letsôxôbyale batswadi ba Mpoi ba ile ba lefa ka kxomo tse pedi, e le xore, xa mo hlaba ka kxole, e be be bapala, le lehono ke sexôle letsôxô xa le sume selô.

Dinthô xo betha. Matlala Mongale o ile a tiye mosadi wa xaxwê ka baka la bophôkô, leira la mosadi wa xaxwê ke Mafiri, byale ka tsatsi le lengwê o ile ke ya kantle ya xaxwê, a hwetsana mosadi a se xôna, e le bana fêla, awa monna rôbala, erile matla xoesa mosadi a fihla, yaba monna wa butsisa xore o be o ile kae, mosadi a se be le boikarabêlô, monna a re, wa bôna mosadi ke tle xo bolaya, bophôkô ba dira mosexare xe letsatsi le dikêla we xopola xo xotsetsa bana mollô, le xona mosadi xa tsamae a nyaka banna bosexo, ke monna a tsamaxo a nyaka basadi bosexo, wa se ke wa tsoxa wa boletsä wa tseba xore, ba re, kxoxo ya thsadi xa e leke, xo leke mamokôkônôpê. Mosadi o ile a lebadî a matsatsi a se makae, ka tsatsi le lengwê xo be xo na le mabyala a mantsi, mosadi a xôxana le motlabô yola wa xaxwê ba rôbala ka mafuri a ntlo ya mosadi, borôkô ke dira, ba re, xo fetsa mosomô wa bôna ke moka ba kxomela, e be ba apotse dikobô ba diseametsé. Byale xe monna a fihla a fumana bana ba fetoxile

dithšuwana, a ba butšisa xore, mma wa lena o ile kae, ba re, re no bôna a e-ya ka mo mafuri, byale monna a ya a fumana, ba rôbetše ba kxomêtše, byale a tsea dikobô tsa bôna a di fihla byale a nyakâla kxati a ba betha, ba tsoka, yaba wa monna wa thšaba, mapônd. Leina la monna Piti Mongale, byale xosasa a rômela sebaka, sa xo rapela, awa a re, xo yêna le motše a xomèle mosadi wa ka, xa xo na taba. Byale ka tsatsi le lengwê monna o ile ke boledisa mosadi, mosadi a fetola ka mokxwa o a x rataxo, byale monna a betha mosadi, mosadi a thšabela mosate, byale ba mosate ba bitsa monna, byale monna a ya a bolêla diphôšo tsa mosadi, byale lekhotla la re, wa kwala, fêla nka be o tswere monna wa mo lifisa xo e-na le xore o tie mosadi, byale bôna o mo pyatlide hlôxô, lefa madi a ila, a wena xe o bolaya noxa o thôma ka kae, a re, ka hlôxong, ba re, le wena o mo pyatlide hlôxô, xa ba re xe ba xo fa mosadi yo, batswadi ba xaxwê ba re, o bolæ, ba ile re xo file dinôka, xa e le hlôxô ke ya beng ba ngwana. Monna ba ile ba molifisa ka kxomo, molato wa fêla. Banna xe ba ile ba lwa ba se ke ba nthšana madi, awa molato wa bôna, o sitinthša baahlodi xo ahlola, ka xobane bohlatse, byo boxolo ke madi, byale ka Mothakxati Mahlakwana le Moxaxa, ba ile ba lwa ba baka mosadi, byale Mothakxati a iša ditaba kxôrong, byale kxôrô ya bitsa Moxaxa, byale ba ya ba sitwa xo bolêla se be lwetsexo, ka baka la xore, mosadi, yo ba molwetsexo, o na le monna, ba thšaba xore, monna a ka tla a ba lifisa. Mothakxati, o ile a leka xo bolêla maaka a xore, re lwetse byala ke ile ka rêka byala, byale Moxaxa a nkamoxa a bo nwa ka swele, byale ke mo ke elwa è. Byale dihlatse tsa hlôka, byale Moxaxa a re, mmutsiseng a lebotse nnete mohlomong, xe a nyaka xobane re be molatong a mpotše ke bolêls, sewe, re se lwetsexo, byale ba re sidiwe Mahlakwana, a hlôka karabô. Ba re, o bixile maaka tswalla kxôrô ka dipudi tse nne. Ka baka la xore, mo batho ba nwaxo byala xa xo ke xo hlôka batho, le xôra mola a be a xorthsitsé madj, nka be xo kwala.

28 Awa Mohlakwena a nthša dipudi tše nne, a tswalla kxorō.

Katō. Raboxale Rakxwale, o ile a kxopēla Mpō Mohlabe, byale mosadi a moxana, byale ka tsatsi le lengwā xo nwewa mabyala, Raboxale kxathe o katile mosadi, ma re ke ya ka mo le yēna o ya ya, byale mosadi yēnaxa hlōkōmēla selō. O ile ke ya kantle, xo ithuša, a bōna haboxale a mo ēmetse, byale mosadi a thōma xo makala, a re, mohlomong le yēna o ya kantle, fēla taba ya xo mo makatša a bōna a sa fete, byale a tsena ke matšolōtsolō, a thōma xore, ke a thšaba, byale monna a mo swara, a re, a e be wera mosadi byale mosadi a xara, yaba monna o re, xo keone xe ba ka mpolaēla wena, xe a rialo monna a sōsōpanya sefahlexō, byale mosadi a bōna, xabotse, xore monna o befetšwe a thōma xo hlaba mokxōši, yaba monna o mokatēla fase, a tšeal lelapi, a mo thiba molomo, ba katana kudu felō fawe, xofihlela monna a fenya mosadi a dira modiro wa xaxwā, byale a mo lesetsa, monna a thšaba, mosadi a lla a e-ya ka xaš. Yaba mosadi o molomantse ka mēnō, monna le yēna, o ile xo a mokata a mokxeilēla dikobō, tše monna dikobō tsōna xa di bolelwe, mosadi o ile a di sinya kudu. Byale xe mosadi a fihla ka xaš, a lla ba re, xo yēna a molato keng, mosadi a re, ke katilwe ke Raboxale, byale mosadi yo mongwā a re, mokxōši ke ukwile xe e-ba ke hlapoloxa, byale ka se ke ka hlōkōmēla, ka xobane ke ile ke sa re, ke theletsa xabotse ke moka, wa se sa kwala. Byale xe bosele ba rōmēla motho xa Rakxwale, xore a maobane o dirileng, byale Rakxwale a re, nna nke so ka dira selō, byale morumiwa a mohlalošetsa xore, wena o katile Mpō, monna a xara, byale morumiwa a laēla a tloxa.

A ba botša xore ke tšwa ntse byale, monna wa xana o re, taba e, xa e tsebe. Byale ba xa Mohlabe ba re, sepela o motše xore ebe re nyaka xo bolēla naš, ka sexaš, byale a xanaxo, ditaba di xx swanetse xo ba kxorōng. Morumiwa a ya a motsa, monna a re, sepela o ba botše ba š, mo ba yaxo. Ditaba tše ya kxorōng, byale pele xa xore ba di bolēle ba ya mowe, ba xoba ba katana xōna, ba ile ba sa fihla ba fumana naka ya Rakxwale, ba e topa, byale ba hwetša felō mowe xo budule. Byale yaba ba boela kxorōng,

697

30 byale ba laodisetsa kxosi, le xo musupa naka ewe batho ba bantsi be etsebaxo ka moka xore, naka ke ya xaxwé, byale ba xa Rakxwale ba re, awa wena Raboxale o swanetse xo bôna xabotse xore, taba o dirile naka re a etseba. Ba ile kahlolé e seso ya tsena, yaba ba ye thopeng, ba re re ipôna molato, yaba kxosi e re, xo yêna ke wena monna o tseba molaó, motho xa kate o kxopela xabotse xa a xena wa feta, byale wena o sehlôla, esita le diphôfôlô dia re tella, byale ke xo bôna molato o moxolo kudu, o swanetse xo nthâa dikxomo tse tharo, ka baka la xore awa re boledisa, mola o re, boledise, ebe o tlo nthâa dikxomo tse thselelaxo. Awa monna a itumela, a di nthâa, molato wa fêla, mokatiwa a xapa dikxomo tse pedi.

Xo phumiswa. Ke motho a na le mpa a phuma, moxatse mosadi yowe, o swanetse xo ya dingakeng xore, a kwe xore a moleto keng, xe nke ke bolwetsi, ke moka a alafise mosadi wa xaxwé. Xe mohlomong e le boloi a tsebe xabotse xore, ke bolewa ke mokete. Le xôna ba ka ba ba tswa ba ya mokomeng, byale xore, mokômô o s o motie, o swanetse xo ndisa mamundi ka dikxomo tse thselelaxo, ka baka la xore, o be a seso a bonwa ka mahlo. Xo na le batho ba bangwé, ba phumaxo ka baka la xo somá mesomô e e boimá, e le xore matsatsi a bôna a kxaufsi, byale motho wa mohuta owe, xe a phumile xa na molato, ke kxoxo erexo xobêla maë ya sokoloxa ya nwa. Xe monna a ka re a bôna xore mosadi wa xaxwé o na le mpa a hlwa a motiya, a ba a phuma xa ne molato, o ipolailé ka nosi, fêla a ka ba le molato xe a ka hwa le maxwé. Byale ka monna yo mongwé ba re ke Nakayaphala, mosâdi ya xaxwé o ile a ba le mpa, byale e no hlola a motiya, a phuma, yêna mosadi a phela. Byale a xoma a ba le mpa xape, a dira byale ka pele, byale mosadi le yêna o ile a hwa, byale ba xabô mosadi ba moxauxêla, ba re fêla mosadi yo mongwé re ka se ke ra xofa, le dikxomo o ka se ke wa di bôna. O ile a hwa a se na mosadi. Xe mosadi a ile a bêlêxa mafahla mohlomong a bêlêxa mosemanyana le ngwanenyana, wa mosemanyana o tla bolaiwa, le xe e se sehlôla,

33

ba tla no re sehlola ke yēna. Ke xore ka molao wa Sesotho
 xe mosadi a ile a bēlēxa bana ba babedi, ba re, motho xa
 belexe bana ba babedi e se pudi. Motho ke kxomo o bēlēxa
 ngwana ka o tee. Ngwana o bolewa ke mmaxwē mosadi le mmaxwē
 lesoxana, ka xobene sehlōla se hloletse bona batswadi ba bana.
 Sexōlē ke se bo kxomo e sehlotsa se boyo motseng. Xe motho a ka
 bēlēxa sexōlē, xa ba bolae. Byale ka Sele o bēlēxile sexōlē
 sa mosemayana, o xōlōfetse muoto le matsōxō, xa na modirō
 o a ka o diraxo, empa wa phela xa na taba. Xona byale ke lesoxana.
Xo roxa thsēbhō dikwērō. Xo roxa. Makxine hobetsane le Thatha
 Raxanya, ba ile ba fumana dikxomo tsā Ngwana Kōtle Mokhabēla
 di ja mabēlē a bōna, byale be di xapa ba di isā xo mong wa tsōna,
 byale ka xe e be e le mosexare, e be di hlakane le mašaka a
 mangwē, e le tše dintsi kudu. Xe ba di fihlisā ūkeng tše
 dingwē tsā tsena, tše dingwē tsā tsena thsēmong ya Mokhabēla
 ya xā. Byale Mokhabēla a re, a le reng le xapeletsā dikxomo
 thsēmong ya ka, ba re, awa di re patlile, yaba Mokhabēla o re,
 dikxomo xa se tsā ka, byale banna ba la ba thōma xo roxa
 Mokhabēla ka mokxwa o ba ka kxonaxo ka òna. Byale xosasa ba
 romā sebaka xa Mokhabēla mabapi le mabēlē a bōna, Mokhabēla
 a re, rna xa ke sa na molato nabō ka baka la xore ba nthoxile.
 Byale banna ba lehlēla molato ka kxōrōng byale kxōrō ye bitsā
 Mokhabēla, behlankana bo mamundi ba re, rea lla dikxomo tsā
 mokxalabye yo, di feditsē mabēlē a rena. Byale Mokhabēla, a re, n
 nna xa ke na molato nabō, ba ile ba nthoxa. Byale lekxotla
 la re, a ba xo roxile, ba re, keng? A re ba itse nyo ya
 mmaaka. Xa kae, a re, xa lesome, ba re, ba roxēbō, xofihlēla
 lesome, a dira byale. Byale lekxotla la re a ke re xo fedile,
 a re e, byale ba re, lefa mabēlē a batho, maroxa xa ba jē ba ja
 mabēlē, le xōna maroxa fēla xa na molato, a ka ba lem molato xe
 o ka re o roxana le motho, wa kitimēla xo motiya.

697

35 Thsēbō, ke boloi, xe o na le tabe le motho mmotše, le yēna o tla xo thsidisa, pelo ya xaxo e tla wa. Thsēbō xa e na mclato, fēla wena motho yo ba xo sebaxo o e hlalefēle, ba ka xo bolaya. Kudu-kudu thsēbō (xo rēpana) ke ya basadi. Dikwero, xa di na moleto, a re itse xe e ka re xe le kwērana e mongwē a kwata xōna di ka ba le ditaba, ka baka la xo lwa. Yo mongwē le yo mongwē o kwērana le moxwēra wa xaxwē, xoba xo roxana le moxwera wa xaxwē, le yēna kxosi xoba mokxomana, ba raloka ka sexwēra sa bōna. Xe o ka roxa xoba xo kwēra e moxolo, o swanetše xo tēiwa, ke baka la xore, o ka tlwašla xo roxa ba baxcio.

36 Bootswa bya kxarebe. Kxarebe xa e le seotswa, batho ba bantši ba ka se ke ba motseba, c tla tsebjwa ke baxwfra ba xaxwē, le amoxwē, fēla basadi ba bangwē ba ka no tseba, wa ka xe ba itisa ka macobanyana wa kwa ba bolēla ka yēna. Xe e le papaxwē kxarebe xa tsebe selō, o di tseba mohlang kxarebe e ka ima, moxongwē a bōna ka mahlo. Kxarebe ya meletswa. Xe a ile a ba seotswa, empa a se ke a ima, awa xa xo na taba, fēla ditaba tso fapana, xe monna a motšere, ka xobane o tla re, o robala naē, a fumana e le mosadi, byale mowe lesoxana le tla tsibisa batswadi ba xa lesoxana. Byale batswadi ba tla nyakēla pudi le sesohla, ba phula sesohla ba se fakēla dinakeng tsa pudi, ke moka ba rōma motho xore, a ise pudi batswadi ba kxarebe, ka xo rialo ke ūpō ya xore, ngwana wa bōna ke mosadi xa se kxarēbe. Byale murumiwa xe a fihla ka kxōrōng, papaxwē, wa kitima a amoxa yola pudi a pyatla sesohla, yaba pudi ea bolawa. Morumiwa xore ba mo amoxe pudi ke moka wa xoma le ka lapeng xa a sa tsena. Byale batswadi ba kxarēbe ba tla ūala ba dira byala byō bontši, ba borwala ba bo iša xaxabō lesoxana xo rapēla bo ūadi bya ngwana wa bōna. Ke moka molatc o fedile, ke ditaba tsa malapeng, xa diš kxorong. Mmeeletswa xe a ile a ima, bohlatsē ūe bo, Pamosa Mašumu o ile a ferēxa kxarēbe ba re ke Mphokō Popela, byale kxarēbe ya ima a sa le boxadi. Batswadi ba kxarēbe ba mo sekisa xore, a o imisitše ke mang, kxarebe ya re

ke imisitswe ke Matietie Mohofe, byale batswadi ba kxarēbe ba hlabēla ba xa Mašumu mokxosi, xore mosadi yola wa lena o senyexile. Ba xa Mašumu ba bexa letsatsi la xore re tla kōpana nabeng ka tgatsi la xore, hwa e-ba jwalo. Ka lōna letsatsi la kōpano, xe ba kōpano, byale ba xa Popela ba nthsa kxomo ba e fa Mašumu ya xo šupa sehlōtlolo, polelo ya kxomo ba re ke ya xo alola maxōxō. Ke xore sehlōtlolo se dira mosomo le moredi wa bōna e be ba mo aletsé lexōxō, empa e le xore e te ba dira lefokeng, fēla molaō ba swanetse xo alola maxōxō. Byale mokxonyana a kxone xo lwa le sehlōtlolo. Mašumu o ile a lifiga Mohofe dikxomo tše nne, xe a xobaxanya le ya makxolo wa xaxwē yaba dikxomo tse hlano, ke moka a tsea mosadi wa xaxwē a tloxa naē, ka baks la xore xa e sa le kxarēbe, o na le mpa o bikiswa ke bakkekolo. Le xe lesoxana le be le se ūu la nyala la fetsa, ke moka o tla fetsisa ke dikxomo tga baredi ba xaxwē. Mohlomong xe lesoxana le ka imisa mmeletswa xe ba re, ba mo lifisa, yaba o ile xe a bolēla le kxarēbe a re, k nyaka xo napa ke xo tsea, o tla re tau ya bolaya e bolaēla xo ja, ke moka a nthsa dikxomo a nyala monyana. Ke moka batswadi ba kxarēbe ba bitsa mmeletsi xore a tle a tsee mesebyana ya xaxwē.

Kxarēbe ya xo se bexaletswe. Xe masoxana a ka mo imisa, batswadi ba xaxwē, ba swanetse xo butsisa ngwana wa bōna, xore a sesexo o se filwe ke mang? Byale ngwananyana a ba botse, byale ba tsibise ba bo lesoxana xore, ngwana wa lena o sentse ngwana wa rena. Byale ba bo lesoxana xe ba butsisa, lesoxana la dumēla, byale ba tsibisa ba bo kxarēbe xore, taba ewe ke nnete, byale ba bo kxarēbe ba tla re, a nape a mo tsee ka xobene o se a tseiwe, o swanetse xo mo tsea, ka xobane o mo sintse xa e sa le kxarēbe , xe a ka xana a re, o nyaka xo lefa, ba bo kxarēbe ba tla re xolukile a re lebendišaneng mpa. Fēla xe monna yo mongwē a ka mokxahla a mo tsea, a ka se ke e lifiswa sehlōtlolo ka baka la xore, o no re xe a mo ferexa a hwetsana a na le mpa. Xo nyala o swanetse xo nyala byale ka ba bangwē.

Xe nke monyana o be a seso a ferewa, fela xo e-na le kxopolô ya xore, o swanetse xo ya xa rakxadi ya xaxwê, xôna ba swanetse xore batswadi ba kxarêbe ba tsibise rakxadi wa xaxê, yêna xe a nyaka xo motsea, o na le molaô wa xo lifiswa sehlötloû. Xe ba ile ba xolifisa a sa na le mpa, ba xo rotse boima byo boka salang bo hlaxa moimaneng, le xe a ka hwa le mpa wena xa o sa na molato, xo phala xe ba ka re, a re lebendišaneng, xôna xe a ka hwa, ba tlilo xo bitsa ba re, bôna lerumu le la la xaxo, byale mowe o swanetse xo nthêa dikxomo tse dilekanaxo hlôxô ya motho.

Bootswa bya mosadi. Xe monna a xônônwa monna yo mongwê, fela a leka ka maatla xore a mône, a pallwa xo môna. A ke re ditaba tsa Thswene Popela le mosadi wa Moketselô Mathake. Mathake o ile a leka ka maatla xo nyaka xo mo tswara, byale a pala. Mathake a tloxa a ya bokxolwa, awa ba sala e le la mositla moladi, monna a tloxela wa xaxwê mosadi a e-ya a rôbala le le wa Moketselô Mathake, Modimo wa ba wa amoxêla, mosadi a ba le mpa, byale batswadi ba Moketselô ba butsiâ mosadi xore a ekaba lerumô le tswa kae, mosadi a re, ke dirilwe ke Popela, byale ba lesetsa ditaba di le byalo, xo letêla monna wa xaxwê a boyo. Monna o ile xe a fihla a fumana mosadi a na le ngwana. Mosadi a re, xo bôna monna a thsaba, a ya xa Mokxekolo yo mongwê, a mo rôma xore a yo mo rapella. Mokxekolo a ya a mo rapella a re, mosadi wa xaxo o re, o thsaba xo tla ka mona, ka baka la xore o senyexile, o re o sentswe ke mokete, byale o itsé ke tle ke mo rapellê. Byale monna a re, xo lukile sepela o motse a tle. Awa mokxekolo a ya a mitse a ya nae, a mo fihlisa, a rapela monna a xore, xe motho a rera molato o rera xabotse o se ke wa bolaya motho wa batho, xa se mathômo ka yêna. Monna a re, mosadi yo ke kxale re sa kwane, kxathe o be a forwa ke yêna monna yo. Mokxekolo a tloxa, byale erile e sa le xosasa, a bôna sebaka sa xo tswa xo Popela se fihla, se re, ke rumilwe ke ba xa Popela, ba itsé ke tle xo ba rapella, ngwana wa bôna o senyexile.

- 42 Byale monna a re, monna yowe e be nka se mo lifise ke mo lifisa ka baka la xore, mosadi wa ka xa kwe sewe ke motsaxo, fela ka baka la xore o thsaba molato, ke ya mo tswarela eyang le motse a nthse dikxomo tse pedi, dikxomo ke ra dipudi tse pedi fela a xomle mosadi wa ka. Monna a nthsa dipudi tse pedi molato wa fela. Ke tsela e ngwe ya xo bôna bootswa bya mogadi le monna. O ile a mo tswarela molaô o be a swanetse xo lefa ka kxomo tse pedi le dipudi tse pedi. Byale ka xe mose o sa lebale lehodu la cna, o ile a xomaa boletsâ, byale a diô motswara a le ka ntlong. Tsatsi lewe a motswaraxo ka lona, e be xo na le maxôto ka mosate banna ka moka ba swanetse xo rôbala kxôrông, byale monna, a tloxa ka xo utama kxorong, kxathe monna yola o disitse yêna a fihla a kôkôta ntlo, mosadi a re, o mang yaba wa bolela xore ke nna mokete, mosadi a re, xo yêna o nyakang, monna wa ka o tla tla a xo hwetsa. Monna a re awa, a ka se ke a tla, byale ka xe mosadi a motseba a sitwa xo mo raka a molesetsa a tsena ka ntlong, awa ba ſoma mošomo wa bôna, ka baka la xore e be ba nwelê mabyala, horôkô ke sera bya ba tswara, kxathe monna o wetse kwaleng, a hwetsana monna le mosadi ba kxwarapetsane, monna a bile a sametse letsôxô la mosadi, byale a se ke a fela pelo, a tsea diaparo tea sehlôtlolo, a tswa ka ntlong, a kxiya lebati, a boela kxôrông. Eriile matla xo e-sa, a bitsa banna ba bangwe xore tióng re ſeng lo iponthsa awa banna xa ba ka ba xana, ba ya ba fihla, monna a xotsa mollô lapeng ba dula xofihlela lestatsi le hlabo. Byale monna a kxiulla ntlo a re, xo bôna tswang, ba tswa bedi ba bôna, byale monna a re, xo tswa a thsaba, yaba monna o re, banna e be ke lebitsetsa taba e. Ba re, awa re bône, fela monna yowe wa xa Popela o na le phoso, sebedi sea ila, malôba o sa tswa xo mo swarela, le xe ba re, sehlare sa kxole re ſpa tsatsi la maxôto, xa ba re ka ntlong ba re lefokeng. Monna a re, xofihla xa a botsa baxabô, byale ba re o dirile molato o moxolo, yaba monna o rômela sebaka ka kxomo, byale mong wa mosadi a re monna yowe ke ile ka motsa

44 xore a xomfle mosadi wa ka lehono, ke mo nyaka kxomo tše tharo kantla le e, le dipudi tse tharo. Sebaka xa se bolawe, sa xoma, sa ya sa motša awa Popela a dira byale ka polelo ya Mathake molato wa fela. Monna yo mongwē le e mongwē le mosadi yo mongwē le yo mongwē ke diotswa, fela ba leka ka maatla xo utama. Morwa rraxo, xe a xo sepela ka moraxō, ke xo o rutla motse, ka baka la xore kwanō e ka se ke ya ba xōna. Byale ka Matšikinyane le Patlana, ke bana ba mosadi o tee, byale Patlana o fela a nekella mosading wa moxolo, a mo swara, a mo swarēla, byale moxolwane a bona zabolse xore, ka moraxō yo mongwē o tla ba a bolaya yo mongwē, byale a tiya dintlo tsa xaxwē, a dula motong wa xaxwē. A re xo moratho xo ya ka meboto xa se xo tswana, taba mpe re botšane. Xo bothata xo lifisa morwa rraxo, ka baka la xore, lehloyo e ka ba le lexolo kudu le boloi bo ka tsena maxareng a bōna. Moxatsa kxosi. Monna yo Sekxo Mathole, ke mothoka, byale o tlide a dula mona naxeng e, byale a duma moxatsa kxosi a sa tsebe xore a ka dira byang, a boifa xo bolēla naē, byale ka tsatsi le lengwē xo be xo na le mabyala, a bōna moxatsa kxosi a taxilwe, byale a thōma xo mo disa. Kxosi ya lemoxa xore monna o na le mahlo a matelele, byale ya mo hlōkōmēla. Mohumaxadi a tsena ka ntlong a rōbala, yaba ke moka o taxilwe, letsufi le tswere, monna a ngwexella a robala mosadi a sa di kwī, yaba kxosi ya fihla ya fumana monna a sa goma mosomo, ya motiya kudu, mowe monna a xobala, banna ba fihla ba mo lamolēla. Fela ba hwetsana e ie xore monna o dirile m bchilēla, a ruxile kxosi, le xona e le mothoka. O ile a lifiswa dikromo tse thselelaxo, abaz a rakiwa mo naxeng. O ile a ba le mahlatse xe ba sa moleya. Banna ba bangwē ba hlabēla basadi ba bōna dihlare, tsa xore xe motho a rōbetse m nabō, a be byale ka mpya kxofihlēla ba xo fumana, ba bangwē ba hlabēla maxobalō, wa rōbala nae we hwa.

46 Thobô xo itseisa. Nkwidiseng Byane o ile a thsaba le Mohwa-aloba Mongale e le mmeeletswa, o be a beeleditswe ke Makholomele Mohlabe, a setse a monyetsé ka lesome la dikxomo le dipudi tse diphethaxo menwana e medi. O ile a thsabèla mowe kxaitseidi ya xaxwë e tseiwxo xôna, a dira xore sabara sa xaxwë o tla mo thusa ka dikxomo. Byale xe a le mowe a hlabèla batswadi ba kxarëbe mokxosi, xore le nyakële mona, byale batswadi ba kxarëbe ba hlabèla ba xa Mohlabe mokxosi, ba xa Mohlabe ba tla ba re, a re fe dilo tsa ren, byale batswadi ba ngwanyana ba re, awa, ren a monna yowé xa re mo rate, a re rate xo jëla pele. Byale ngwanenyana a re, ke ya mo rata. Byale ba re, a nyale, byale lesoxana la hloka dikxomo tsa xo nyala, yaba o re, nna ngwana wa lena o mpaletsé ka beka le xore xa ke na dikxomo, ba re, xo yëna xafa ngwana wa ren, ka dikxomo tse nne, awa a mo xafa ka tsôna mosadi a boëla monneng wa xaxwë. Mosadi wa lapa. Mothakkati Masete o ile a thsabisà mosadi wa Molemo Raxanya leina la xaxwë ke Makxapeng. O be a na le bana ba bane, byale yaba yëna o na le dikxomo, a nthsa dikxomo a di fa Raxanya, lesome la dikxomo le kxomo tse hlano. Molato wa fëla, empa bana ba boëla xo Raxanya. Motho o thsaba le mosadi wa yo mongwë, ka beka la xore sa xo utswa se a tsefa, byale a fumana e ka o phala basadi ka moka, e le xore xa xo byalo, le xôna a re, xe a hlakane naë ka lefokeng, a fëla a re ke tla xo tsea, ka baku lewe, sewe monna wa xaxwë a a motsaxo a ka se ke, a mo kwa xofihlëla ba tla no dula ba elwa. E le xore o dira bohlatse bya xore xe a tloxile, batho ba tla iñ re o tlositswe ke xo hlwa a teiwa. Wa bôna molato o e-ya mosate ke xore monna yo a thsabileng le mosadi o na le manganga.

47 Thsinyô ya thoto. Mellwane monna ba re, ke Mpai Seelise le Sekaloko Masete, ba lema felô xo tee, ba xofilana byalo. Byale Mpoi xe a lema o fëla a ngata thsemo ya masete, byale Masete a no homola. Ka ngwaxa o mongwë a ya a ngata xape, byale Masete a re, xo yëna bona mosela o be o etla mo byale wena o no lema o ngathha thsemo ya ka. Mpoi a xana a re, ke wena o ngathaxo thsemo ya ka.

49

Byale Masete a isa ditaba kxorong, byale ka xe ditaba tsa masemo di bolelwa maemong, xwa beiwa letsatsi la xo kxahlana nabo. Byale letsatsi la kopano le fihlile, lekxotla la ya la kopana le balwe, byale ba nyakisisa dihlatse, ba fumana lpoi a se na dihlatse, byale ka baka la xorexa na dihlatse ditaba tsa mo ja, ba boetsa mosela maemong a ona, byale ba re, lpoi re xobona molato, o swanetse xo fa lekxotla pudi tse pedi, awa a dumela, a dira byalo molato wa fela. Dikxomo xe di fula me xo sa dumeletaxo, ba itiya basemanyana xore ba se ke be tsoka ba di boeletsa, byale ka xe di thoma xo hlaxela mahlaka, ba swanetse xo kwa mong wa thsemo xe a re, dikxomo di ka ya ke pulukile byale dikxone di tsena mahlakeng. Xe motho a ka tsena thsemong ya yo mongwe, kantle le xo boledisana le mong wa thsemo ke molato, ka xobane o tsea mabele a thsemo a isa thsemong ya xaxwe. Byale ka Mokkatli, o ile a tsena thsemong ya Namatime, byale yaba mong wa thsemo wa mona, a re xo yena, a ekaba o nyakang, byale mosadi bakeng sa xore a mo fetole a thoma xo thsaba, byale mong wa thsemo a hlaba mokxosi, bawe ba xo felanaxo nae ba mona. Mong wa thsemo a botsa mokxomana byale a bitsa mosadi, a mutsisa a se be le karabo, byale mokxomana a re, xo mosadi o se ke wa fokola mabele a motho yo, xe o ka fokola, tsebe xore re tla tla re tsea a xaxo mabele ra a fa yo. Ke yona kahlolo ya xe motho a tsene thsemong ya yo mongwe. Mosadi o ile a dumela xore nka a fokola, byale mokxomana a ya a botsa kxosi taba e, xore le yena a dule a tseba.

50

Motseng xoba sakeng la dikxomo. Basadi le dikxarebe ba ba bonaxo kxwedixa ba dumelelwa xo tsena, xe mosadi a ka no tsena, o swanetse xore a fe mong wa lesaka sehlare (madi a kxwedi) byale a hlakanye le aihlare tse dingwe a alafe dihlare, ka xobane xa a hlicka xo dira byalo dikxomo di ka perekana, wa bona di ota. Motho xe a tsena motseng wa motho xa be le mahlo a matelele, a lebella kwana le kwana, byale motho wa mohuta o, o nyaka xo utswa. Sokane o ile a nwa byala mosexare ka moka motseng wa Mokolokoto, byale erile ka lebaka la ka mabanyana, a tsena ka xare xa lesaka, byale basemanyana ba mona, ba kitima ba botsa batswadi xore motho

51

Motseng xoba sakeng la dikxomo. Basadi le dikxarebe ba ba bonaxo kxwedixa ba dumelelwa xo tsena, xe mosadi a ka no tsena, o swanetse xore a fe mong wa lesaka sehlare (madi a kxwedi) byale a hlakanye le aihlare tse dingwe a alafe dihlare, ka xobane xa a hlicka xo dira byalo dikxomo di ka perekana, wa bona di ota. Motho xe a tsena motseng wa motho xa be le mahlo a matelele, a lebella kwana le kwana, byale motho wa mohuta o, o nyaka xo utswa. Sokane o ile a nwa byala mosexare ka moka motseng wa Mokolokoto, byale erile ka lebaka la ka mabanyana, a tsena ka xare xa lesaka, byale basemanyana ba mona, ba kitima ba botsa batswadi xore motho

mongwe o ka xare xa lesaka la dikxomo, xe ba kitimela le dihlahla ba hwetsana e le Sokane byale xe ba mutsisa a hloka boikarabelo byale xe ba re o moloi, o be o nyaka xo loya dikxomo. Ba ile ba mo dira molato a lefa ka kxomo.

Tshinyo. Basadi. Xe mosadi a ile a sinya setswana sa mosadi yo mongwe, o romela mosadi e mongwe xo morapella. Xe mong wa selo a ka fetola ka xore ke molato, byale o tla xona a mo romela xape, xore sepela o motse a mpexele marumo fase ke sa tsama ke tiya dikota (xo ja dikoloto) molato ke ukwile. Ke moka a boela, a bolela byale ka xe Morapedi a boletse, byale le yena mamundi o swanetse xo dumela, fela a beya matsatsi a yena mong a rataxo, xore selo sewe sa ka moraxo xa matsatsi a xore kea se nyaka. Yola o tla leka ka maatla xo nyakela, xe letsatsi le ka fihla a seso a bona selo, o swanetse xo tsibisa mamundi xore, xo xola molato dilefa tsa se bonale, ntswarele ke sa nyaka. Xe a bona xore selo se la a sisintsexo xa se bonale, xona o swanetse xo phophotha ka se a naxo naso. Ka xobane ke molato o tla lefa xo ritisa selo sela. Dilo tse a ka noxo lefa ka dilo d i sele xe ui sintawe ke xo pyatla pites, fela xe a ka bona e ngwe a ka no lefa ka yona, xe mamundi a nyaka xobane a e buise ka e ngwe o no nthea se sengwe se a naxo naso. Ditswana ka moka tsa lapa xe motho a ile a sinya, xe a na le sona setswana o no lefa ka sona, empa xe a se naso, o no phophtha ka se a naxo le sona. Kalatse Mohlabe o ile a thsoba ntlo ya Kedi Masumu, fela xa a ka a e thsoba ka kxole, o ile a rumasa lebone a tsena ka ntlong, a se ke a lemoxa xore lexala le wetse xodimo xa lelapi, byale ka xe batho e be ba enwa byala ba se ke ba phakisa ba lemoxa, ba thoxa ka xobona ntlo e setse e e-swa. Byale xe ba butsisa ba fumana xore, yo a xotsena ka ntlong lebone ke Kalatse, byale le yenam ka a xana, o ile a dumela, fela a re, ntlo xa ya thsoba ke nna, molato wa ka ke xo tsena lek lebone ka ntlong.

Awa ka baka la xore, a ile a dira ka kxole, mong wa ntlo o ile a mo litisa kxomo ka e tee, xore a reke dikobo. Nonna ba re ke Khasane Malesa o kile a rema kxomo ya Madixale Masumu ka selepe mosifa wa leoto la moraxo, kxomo e be e tsene ka serapeng sa xaxwe, byale badisa ba fumana e paletswe kxaufsi le serapa sa xaxwe, byale

ba hlabela batswadi mokxosi. Erile xe banna ba fihla ba
 hwetsans xore kxomo e sintswe xaxolo, byale ba bitsa Malesa le
 banua ba bangwe xore, ba tla ba ba bonthse, byale ba fumana
 mehlala ya kxomo e tswa ka lexorong, le maui a le xona. Byale
 ba bexela Malesa ditaba xore kxomo e kobetse serapeng sa xaxo,
 byale Malesa a xana a re, nna xa se nna, byale banna ba re
 xo lukile, fela re botse serapa xore ke sa mang, a re, awa serapa
 ke sa ka. Byale xa xo na motho yo re ka lelaxo kantle le wena.
 Byale Malesa a bona xore le xe aitaba di ka ya kxerong, xa ke na
 55 boikarabelo, a dumela molato. A phophotha molato ka kxomo, ba re
 ewe re a e bona sepela o nyake kxomo ya bobedi molato o fele,
 awa a dira byale. Byale kxomo e la ya xo kobala ba re, a ije
 bona ba tla feta le tse tsa xophela. Ke xore kxomo ela a e
 bolailexo, e tsositse ke kxomo. Kxathe mola a xape kxomo a ise
 xo mong wa yona, a motse xore e sinyetsitse mabale a ka, mong
 wa kxomo o be a tla lefela Malesa. Seruiwa se sengwe le se
 sengwe xe motho a ile a se swara se mo sinyetsa, yaba xona le
 bohlatse, mong wa sona xa a na boikarabelo, sa xaxwe ke xo
 phophotha fela. Keletso ya phoso, Maforwane Tselane, o ile a
 fumana Sebase Setimela, a rapile letsema ba xoxa metato ya
 makxowa ba dira lexora ka yona, byale a re xo fihla a re, xa le
 xoxe ka maatla, a re bonang, a tsea lebyoko la dipholo a tantetsa
 56 motato, a re, byale banna ba lesome xa ba tle re xoxe, ba babedi
 ba tsamae ba tiela, awa ba dira byalo, ba xoxa byale ba la ba ile
 re atiela, motato wa kxaoxa, byale seripa se sengwe sa hlaba yo
 mongwe seatla, se ile sa ~~xx~~ mo kobatsa kudu, yo mongwe le yena sa
 mo dira byalo. Byale ba bona xore keletso ya xaxwe xa ya ~~xi~~
 loka, ba e lesetsa ba soma ka mokxwa o ba xoba ba soma ka ona
 pele. Motho wa keletso ya phoso xa na molato, fela sa xaxwe le
 mohla a reresa, a ka se kwiwe. Xe motho a ka thsoba ditiba,
 (ntlo ya polokelo ya mabele) ke molato o moxolo wa dikxomo.
 Byale ka Makokoropo o ile a thsoba ditiba tsa Morei, ka baka la
 xore, mosadi yo a xoba a okwana nae o mohlanoxetse, byale o ile
 a lefa ka dikxomo tse thselelaxo.

Bohodu. Dikxomo Mabedietse Masilu o ile a utswa dikxomo tsa Leake Mohlabe, e be e le dikxomo tse hlanu, byale a di thsedisa noka ya Lepelle, byale ba sala ba di nyaka ka ditabeng le mo masakeng le ditipeng ba se ke ba di bona. Byale ka tsatsi le lengwe bahlankana le Romane Mphoxo wa xo dula Sebitsa, byale xe ba mutsisa xore eso ke o bona dikxomo, a butsisa mmala ya tsona ba motsa, byale a re, ke ile ka di bona dixapa ke monna, ba re ke Mabidietse a libile ngeng ya matloumeng, byale mong wa dikxomo a re, o ka se ke wa nthusa xo lata seporo sa tsona le bana ba ka, monna a dumela, yaba Leake o ya kxorong xo kxopela diaka, ba mosate ba mofa. Byale mokxalabye wa xa Mphoxo l le masoxana a mabedi a Leake, ba thsel a lepella ba tsama ba butsisa, ba ba batsa xore, o fitile mo. Kofhlela ba yo fihla motseng e mongwe, mo a ileng a rekisa kxomo e ngwe, ba e reka ka diponto tse tharo, feela kxomo e ile ya hwa ba hona mokkopa wa yona, ba o tseba. Ba fetela pele ba tsona motseng e mongwe, ba hwetsana le xona a rekisitse e ngwe xape, le yona e hwile ba bona mokkopa ba o tseba le ona. Byale ba butsisetse, xore o ile ka kac, re nyaka xo di reka ba re, o kowa motseng ola, yaba letsatsi le ya madikelc, byale ba feta ba fihla motseng e le ka mabanyana, awa ba fumana ba a dutse kxorong, byale barwa ba Leake ba dulela ka theko ya lifsifi, ba dumedisa ka leina la Mphoxo, ba re, re phirimmaletswe, mong wa motse a re, awa xo lukile, moso xa o na lesidi, bo tla sa la feta. Ba ba fa tsa xoja ba ja, byale Mphoxo a kxopela mong wa motse, xore re tla tloxa bosexo kudu, re sepidisa ke malwetse re tsama re nyaka ngaka, byale e be ke xo kxopela xore ke bolele le wena morena, awa mong wa motse a ya, byale Mphoxo a re xe e re bona re le byale re tsama re nyaka monna ba re ke Mabidietse Masilu o thsabile le dikxomo. Byale mong wa motse a re, awa o xona xana kowa kxorong. Mphoxo a re, ke mmone byale ke thsabile xo motaboxela, pele xa xore ke xo tsibise, a re awa a reng, ro motswara. Xe ba fihla kxorong xa ba ka ba mmela sebaka ba ile

ba thoma xo mo hlalosetsa se ba mo tlemelaxo. Awa le yena xa a ka a xana o ile a dumela. Kxomo ya bobedi o ile a rekisa diponto tse pedi le lesome. Byale ba robala le yena ntlong ka e tee, erile xosasa a ba supa dikxomo tse tharo, awa ba laelana le mong wa motse, ba tloxa. Ba ile ba fihla xae xa mamundi le yena le dikxomo tse tharo. Byale xe ba mutsisa a re, di utswitse ke nna, byale mamundi a re, o swanetse xo buisa dikxomo tsa ka dikxomo tse tharo. Monna a dumela, fela ke modidi xa na le kxoxc ya lefafa, byale Leake a isa ditaba molopeng (Leydsdorp). Monna ba ile xe ba mosekisa a dumela xore dikxomc di utswitse ke nna, byale mmuso, wa motiya ka dikxwedi tse phethaxo monwana ka o tee. Mong wa dikxomo a xopola xore mohlang a tswaxo kxolexonc o tla buisa dikxoma tsa xaxwe, erile mohlang a tswaxo kxolexonc, ba muso ba mo fa lengolo la xorema a se na molato. Eyale mong wa dikxomo a thoma xo makala, yaba xa xo na thuso. Nphoxo a fihla xo Leake a re, sephoko sa bina malapa se a fiwa ke nyaka kxono, awa Leake a nthsan kxomo a fa Nphoxo. Xe motho a ka utawa pudi xoba mpya xoba kxoxo, ba no di nyakisa xabotse, mo masakeng, ba di tseba ka maswao, ka xobane yo mongwe le yo mongwe, o na le leswao la diruiwa tsa xaxwe. Maswao a na a tsibya ke mang le mang, le mebala ba tseba ka yona, fela tse dingwe o fumana di swana, xe o sa e swaya leswao la xaxo, o lobile. Fela xe ba ka xo hwetsana o utswitse pudi wa se he le manganga awa molato wa xaxo, e ka se be o moxolo kudu, ba tla tsea pudi ka e tee, ya xo buisa pudi ya bona. Xe utswitse mpya xa o lefe ka mpya o lefa ka dipudi ba ba ba tsea le mpya. Lehodu xa lc nyake ke motho, xoba ke wa leloko xoba weno, o swanetse xo mpy mophalatem, kantle monna le mosadi.

60

Xo lwa le babusi. Xe motho a elwa le babusi ke xore, o nyaka setulo, byale motho o sele a ka se ke a lwa le babusi. Bawe ba swanetsexo xo lwa le babusi, ke bo morwa rraxwe. Ntwa e kxolo ya mathomo ke ya dikwatana (dihlare tsa xo bolaya). Xe a bona

xore di mo sitile, byale o thoma xo sinyana mainu a bona xe
 a sepela mo bathong, wa ka a re, xe be xo busa nna, e be nke se
 ke ka dira tse ke bonaxo ba di dira, ke ditlaela, xa ba kxone xo
 tswara sethsaba. Byale xore, o botsa batho thereso, ba tla
 mona tsatsi la mc kxosi e betsitse pitso, xe ba bolela melao,
 o tla kwa yena a ema a lwanthsa melao, a direla xore, i batho ba
 morate. Dinokwane (dithsebi) di tla fela diya xa kxosi di motsa
 xore, monna yo, xo sinya melao o baka boxosi, o no tsama a holela
 ka matheko. Byale kxosi xe e ka bitsa pitso xape, a dira byale
 ka pele, xona kxosi e tla kkolwa sewe thsebi e kilexo ya motsa.
 Baxolexolo ba re, xo nyatza kxosi ke xo tloxa, kxosi xa e nyatsiwe
 62 e dutsi mabung a yona. Byale ka Naboi Mohlabe o be a lwanthsa
 kxosi Itabanyane Mohlabe. Naboi e be e le wa lapa le lenyane,
 boxsei bo sa melebana, byale kxosi a re, xo bona mekxwa ya
 xaxwe, a laela banna x xore, ba tle ba bolae bosexo, byale ka xe
 motho a sa hlowe ke batho ka moka, yo mongwe a re, xo yena,
 ba le sephiring, a tsa naxa wa di kwa naa, monna a re, awa, a re
 a xa ke ya xoseba, fela xe o ka re, o kwile nna, nna ke tla xana.
 A re awa nka se ke ka bolela selo, a re, ke kwile lekunutu la
 xaxo lehono, ba re, wena o lwanthsa kxosi, kaxo rialo kxosi o
 laetsc banna, xore ka bosexo byo bo itsexo o tlilo bolaiwa,
 yabe mowe o mophuntse ditsebe, monna a thsaba, bosexo, a boela
 Iubatse xo dula xona, le lehcno bana ba xaxwe le ditloxolo di
 xona. Byale bc ile xe bo re, ke a sa ba fumana e le marupi re
 tloxa re hlabo dithaka. Awa xa a ka a lata ke motho ka baka la
 xore, o thsabile. Seema se re, xa bo lebyexa xa ba ribexe moxopo,
 xa bo moxale moxopo wa ribexwa. Ntholo Masumu, o be a sa kwe
 63 ditaelo tea kxosana ya x xaxwe Tobola Masumu, tsatsi le lengwe le
 le leigwe, byale mafelong a bona xore monna wa nyatza, byale a
 botsa lekxotla la xaxwe xore ba bone taba e, byale banna ba ile
 xe ba re ba bolela nae, a re, xo bona a ke lena bo mang, byale
 ba re a ke re wa re tseba, a re, a ke lena barwa ba mang, byale
 mowe basitwa xo mofetola. Ke xore Tobola le yena ke bana ba
 monna, byale mmaxwe Jobola o ile xo bikiwa, ka moraxo ba beka

697

mmaxwe Ntolo. Byale banna ba re, xa re tsebe sene ba se lwelaxo, ba botsa Masumu, ba re, wa kwa se morwa rraxo a sebolelaxo, byale rena re ka se ke ra kxona xo boielo celo. Byale Masumu a re, awa le nna ka tsche ke ya di kwa, fela xo lukile lekxotla palakanang, ditaba ke tla di isa mosate. Byale Masumu bya re xo sa a isa ditaba mosate, ba mosate, ba re, re di kwile, sepela o ba botse, le lekxotla la xaxo, ka tsatei la xore ba tle.

64

letsatsi la fihla xore ba e, kxorong awa yo mongwe le yo mongwe ba ile ba ya. Lebaka la kahlolo la fihla, byale ba re, xo kxosana Masumu, foloxela fase le dihlatse tsa xaxo, xamxo le morwa-rraxo, awa ba dmm dula xabotse, byale lekxotla la mosate la re wa bona Masumu xa o bitswi ke rena o bitswa ke kxosi ya xaxo, byale ba re, xo Masumu ~~mt~~ motho yola, o rexo wa xonyatza so, xe le kopane o ka ema wa bolela. Masumu Jobola a ema a re, lekxotla, ke fapane le morwa-rre, byale xe ke re ke a moledisia xa kwe, ditaelo tsa ka, byale xa ke tsebe xore molato keng, ke ile ka mitsetsa lekxotla la ka kxorong ya ka xore ba mutsise, empa xe ba re, ke a mutsisa, o re, ke bo mang, xe ba mo fetola o re, ke lena barwa ba bo mang, byale taba, ka fumana e le bothata, ke xe ke tla tla mo xore le tle le nkwise taba e, ba bina tlou, a dula fase. Byale ba re, wa di kwa Ntolo, a ema, a re, morena ba bina tlou. Moxelo wa ka wa kwala mo a bolelaxo, byale taba e airaxo xore ke be byale ke baka lu xxwe ka kobane tubje ngwe le e ngwe, m a mpotse e re kowa batho ba kxobakane, yaba o botsa batho, le nna ka di kwa le bona, byale taba e, nna xa ke e kwisisi, fela ke be ke no dira xore lena ba xa mosate le kwe, le xo thusa xo mpotsa xore ke molao, morena le lekxotla. Byale lekxotla ka xo tseba xore, xe ba ka re J. Masumu o na le phoso, a ka napa a mo nyatsa, byale ba se ke ba butsisa dihlatse, ba re, xo yena ke molao wa xore a xo botse ditaba pele xa xore banna ba kxobakane, le bee le eletsisane, byale wena o dirile ka xore, wa mo nyatsa, mola o tle o re, botse pele lehono nka be re motlema. Monna a ema a re, ke lebuxile kudu, le yena ka ditsebe wa kwa, byale a bitsa

moxolo wa xaxwe ba ya, bonyela mpya, a re lekxotla ke le kwile, byale ke na le kxomo ya xo tswalla kxoro. Awa ba tsea ditaba tsa yakxosing, kxosi a re, wa kwala ngwana yowe wa ka, byale e dirilwe ke xo se botse moxolo wa xaxwe, xe a bona moxolo a sa kwe a mitsetse banna, a yo nyaka pudi, kxomo re kwile. Ba ya ba motsa a re, ke kwile, a nthsa pudi, molato wa fela. Byale ba re, xo Jobola Masumu o swanetse xo tsea pudi, kxomo ba tla bolaya, wa tloxa le ya xaxo nama. Masumu a re, awa nna ke lebuxile, xa ke nyake selo, dilo kampoka di swanetse xo ba tsa kxosi, awa dilo ka moka di ile tsa ba tsa kxoro.

Boloi. Batho ba tseba xore mokete ke moloi, ka baka la xore, motho a re, xo hwa bayo xo sedupa, sedupa za ba botsa xore motho o bolailwe ke mokete. Byale ka mpya, o ile a tiwa ke ngaka a loile ngwana wa Namokxadi, pele xa xore ba e, ngakeng mohwedi o tloxa pele a tsama a kwella xore se selexo ngwana wa xaxwe keng. Byale xe di ile tsa motsa xore ke motho ya binaxo za xore, byale ke moka xe a xoma o mothoma. Ke motho a xana byale mamundi o isa ditaba kxorong, ka baka la xore, ditaba tsa boloi xa di tewe di le mokxomaneng xoba kxosaneng, di swanetse xo tswa mosate. Byale xe ba fihlile mosate, mamundi o re, ke lla ka motho yo, o bolaille ngwana wa ka, byale ke re ke a motsa wa xana. Ke ile ka sepela le m dingaka, byale dingaka di nthsa yena. Ke moka lekxotla le mutsise, a tswela pele le xo xana byale ka xe e se taba e naxo le bohlatse, ba tla re xo lukile, wa nyaka xo kwa ka nosi, a re, e. Ke moka batewadi xoba moxatsa mothomiwa, ba nthsa thselete ya xo kwa boloi bya ngwana wa bona; byale kxosi e tla re, wa bona, xe o thomile ngwana wa batho ba, ka maaka o swanetse xo tla e molefe ka lesome la dikxomo, a re xo lukile. Ke moka kxosi a ba bela letsatsi la xo ya. Ke letsatsi la xo ya le fihlile swanetse xo tswa ba le kxorong, xore kxoro le yona e dire bohlatse, le xona e nthsa motho wa kxoro, xore e be ditsebe tsa kxosi. Byale xe ba tswile ba fihlile ngakeng, xore nnete ke

K34/82 29*

697

sedupe, ba tla bona a ba beyakanya ka methopho ya bona, wa kxoro morumiwa a mo dudisa, xosele, a ba a motsa le xore, wena ke wena leihlo la kxosi, bawe ba tlile xo kwela wa xabo, a ba beakanya xabotse, xe a feditse xo dira byale, ke moka a ba kxoxise motscko. Byale a thome xo ba isa ka methopho, ya bona, le xore wena o tewalane le yo ka tsela e le e, a dumela, byale le bawe ba tliloxo theletsa, a ba botse xore, lena le tlilo theletsa, yo ke leihlo la kxosi. Xa bolela byale bona ba fela ba re re a foma, xe a feditse xobolela methopho ya bona, byale o thoma xo tiya moloi, a motea di ka ka moka, xofihlela dumela, ke moka a re xe o bona xore ke xoteile ka phoso o ka no tsea thselete ya xaxo, la fetela xa e ngwe ngaka, mo xo sala ya xo xoma bokete, o tla tla o feta o tsea xe o ka ya wa phepela. Byale xe a bona xore o wale, o tla re awa pele xa ke sa ya. Xe e le ditsewaro o mokxaioletse a sa thoma xo t mo tiya, le meriri o mo kerile. Mpya o ile a tiva ke ngaka, byale a dumela, ngaka ya sehla naka ya fa Mamuxadi, xe a tsena ka kxoro a letsna naka, a re, wa ka xa tloxe. Ka moka xa bona ba swanetse xo tsenela kxorong, xo bolela kxosi tse ngaka e di boletsexo. Byale Mpya o be a se na dikromo, a na le ngwana wa ngwananyana, o ile a tsama a mo kwatamisa xo ba ba naxo le dikromo, byale Tena Sekxoka a nthsa dikromo a re, ke xa bo malome a mo lefella molato, ka dikromo tse lesome le kxomo, molato wa fela. Xo tloxa mowe batho ba tseba xore Mpya ke moloi, ngwana yo mongwe le yo mongwe, ba fela ba motsa xore, o tsebe ngwana xore motho yo ke moloi, o se ke wa ja dijo tsa ka ntse. Mpya o ile a lamolelwka ke sekxowa nka be ba molaile, ka xobane molao wa Sesotho motho, a loya yo mongwe le yena ba molay.

END 697